

SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA: PAMPIRI YA II
SETSWANA FIRST ADDITIONAL LANGUAGE: PAPER II

Nako: 2½ Diura

Maduo: 100

ELA TLHOKO

1. Pampiri e, e na le ditsebe di le 5. Tsweetswee netefatsa gore pampiri ya gago e feletse.
 2. Pampiri e, e na le dikarolo di le PEDI:

KAROLO YA A: Dikwalo tsa Porouse (60)
KAROLO YA B: Dikwalo tsa Tirisano (40)
 3. Araba dipotso tsotlhe ka Setswana, o dirisa tshwaraganyo le kgaoganyo ya mafoko, mopeleto le mareo a a kannweng ke Lekgotla la Bosetšhaba la Puo ya Setswana.
 4. Botswerere mo kwalong, peong ya mabaka le mo thulaganyong ya dintlha, bo tla go tswela molemo.
 5. Botlhaswa le mokwalo o o sa buisegeng di tla go jela maduo.
 6. Araba dipotso di le THARO fela go tswa mo go tse TLHANO tse di boditsweng.
 7. Dipoelothuto tsa bobedi, boraro le bone: **Go buisa le go lebelela/bogela; go kwala le go tlhagisa;** gammogo le **tiriso ya puo.**
-

KAROLO A**DIKWALO**

Mo karolong e, araba potso e le NNGWE fela ya tse PEDI tse di boditsweng.

POTSO 1

1.1 POROUSE *MATHATA A BOTSHELO: Z. S. Kotsokoane*

1.1.1 Buisa temana e e latelang, morago o arabe dipotso:

A fega a šadikanya matlho kgang ya loso e mo ngwaile lebadi. Ba dumelana gore ba tla ratisana botshelo, ba gomotsana, ba tshedisana dinokana di tletse. Puo ya bona ya wediwa ka gore, o tla ya go itumediswa go wetsa maitumelo a letsatsi leo la letlepu kwa ntlong ya Palo. Babogedi ba phatlalala ga iwa ka magoro. A laelane le Gaontebale a sa itse gore le ene o ithwaletse lenyebi. Ba tsena mo mmileng o o moabula ba tlhamalala le one a mo tshwere ka seatla se se bothitho. Ba goroga ka mo ntlong ya palo ya 333 e kwadilwe ka kgotlo e e manyedinyedi. Lobone lwa motlakase lo lo fa pele ga yone lo eme motloutlo jaaka moswa-o-eme o fotlhilwe dikala. Lo obile tlhogo e e sepapetla e e seruthu.

A lotlolola a twatlametsa talamane ya ntlha. A mo laela go nama a sa dutse tlholego e mmitsa. Bontle jo bo neng bo mo dikaganyeditse a le matobetobe, mabosebose a didulo tse di matshwaro a a maphatsiphatsi. Bophepa bo supa gore ntsi ga e ke e nna le tšhono ya go di kotama.

- (a) Ke mang yo o šadikanyang matlho? (1)
- (b) O dumelana le mang gore ba tlaa ratisana botshelo? Neela leina la gagwe la nneta. (2)
- (c) Ka dintlha di le pedi, neela tshobotsi ya moanelwa yo o mo neetseng mo go (a). (2)
- (d) Moanelwa yo o mo neetseng mo go (b) o matlhomantsi. Ganelo kgotsa o dumele mme o tshegetse ka dintlha tse pedi go tswa mo pading. (3)
- (e) Tlhalosa ntlo ya palo 333 go ya ka nopolole. (4)
- (f) O tlhaloganya eng ka mafoko a 'A šadikanya matlho, kgang ya loso e mo ngwaile lebadi'? (3)

1.1.2 "Nyalo ... ga ke e beye sebete. Ikileleng gonne le lesika la ditshwenyana tse di boboa bo ntlha."

Tlhalosa botshelo jwa ga Kedibone mo lenyalong la gagwe go netefatsa mafoko a mmui. Ke mang mmui wa mafoko a? O ne a bua le mang?

(15)

- 1.1.3 Buisa nopolو e e latelang, mme morago o tlhalose ka moo go tenega le mowa wa go ipusolosetsa di amileng matshelo a ga Ditshelenyana le Thuanyo ka teng.

"A tloga a mo lopa gore ba rapele thapelo ya boitshwarelo. Mmamogoloagwe a lopa Modimo gore o itshwarele Kedibone fa a ne a sa baya ngwana wa gagwe gope mo botshelong ba gagwe a ba a mo itlebola jaaka noga e itlebola. A kopa Modimo gore o itshwarele Mmabothata fa a ne a bolaya Thuanyo a ba a ngwegela legae a tobea le naga. A kopa Modimo gore a itshwarele Serelebeng fa a ne a bolaya Ditshelenyana. A kopa Modimo gore a ba tiise mo tumelong."

(10)

- 1.1.4 Ka dinako dingwe lorato lo ka go sotla maikutlo.

Sedifatsa ntlha e, o lebile bakapelo ba babedi ba ga Mmabothata.

(20)

KGOTSA

1.2 PADI MOIPOLAI: I. S. Leseyane

- 1.2.1 Buisa temana e e latelang, morago o arabe dipotso:

Fa a bua ntlha ya bofelo, Ntlhaapelo o ne a leba kwa godimo mme a ingwaa seledu. Mo pelong o ne a ntse a re, "o simolotse morutegi ka ditiro tsa borutegi. Mo ditekong, o sa le a tloga a ntse a tsaya maemo a ntlha le go fitlha gompieno jaana".

"Jaanong rra, ke ne ke re ngwana o mo mophatong wa bofelo. O na le mpho ya Modimo le boboko jwa thuto. Mo motseng o wa Kweneng, ga go na barutegi. Fa Moipolai a ka ya sekolong, a ka nna morutegi wa ntlha mo motseng o, wa ba wa sala o ikgantsha ka ena. Tsaya fela dinamanyane di se kae o di neele maburu mme o ise mosimane sekolong. O ka mo isa sekolong go ithutela bolemisi. Fa a ntse jalo, o tlao ruta bagaabo go tlhabolola leruo le go somarela mmu. Sekolo sa thuto e, se teng ntlheng ele ya Taung. O ka nna wa mo isa sekolong a ya go ithutela boruti. O na le kgatlhego e ntsi thata mo go tsa bodumedi. Ke ka moo o neng o mo utlwa a leka go go tlhalosetsa ka ga mosweu yole, yo o mo sefapanong fela fa o ka bo o mo neile sebaka, wa se ka wa mo konopa ka lore. Sekolo sa boruti se fela fa Marang, magareng ga Phokeng le Tlhabane."

- (a) Ntlhaapelo o ne a bua le mang? Neela leina la gagwe. (1)
- (b) Ke mang yo o saleng a tloga a tsaya maemo a ntlha le go fitlha jaana? (2)
- (c) Ke eng se se tlhodileng puisano e? Tlhalosa ka bokhutshwane. (4)
- (d) Kweneng ke motsesetoropo kgotsa motseselegae? Tshegetsa karabo ka lebaka go tswa mo pading e. (3)

- (e) A mmuisiwa o feleleditse a rekisitse dinamanyana di se kae?
Tlhalosa ka bokhutshwane. (3)
- (f) Goreng mmuisiwa a sa dumele gore go na le morutegi yo o ka mo
rutang ka kgomo? Tlhalosa ka dintlha di le pedi. (2)

1.2.2 "Monna nte re tlogele. Mosimane yo o ntseng o mmabatsa yo, ngwana
wa ga mogolole tota, e seng wa ntete foo. Mogolole ga se motho. Ke
motho ka batho ba botlhokwa."

Mmui wa mafoko a ke mang, o bua ka ga mang? Tlhalosa ka moo mmuiwa
a fitlheletseng dikgomo tsa gagwe ka teng, le gore dikgomo tse di thusa jang
lelapa la gagwe.

(15)

1.2.3 Buisa nopol o e fa tlase mme morago o tlhalose ka bokhutshwane se se
tlhodileng puisano e, le gore diforomo di feletse kae, lebaka la seo e le eng?
Fa o ka bo o le Moipolai, o ne o ka dira eng ka tiragalo e go bona se o se
batlang?

Monna tlamakanya o ye morakeng. Mo malatsing a se kae ke tla be ke le
koo. Ke fitlhele tsotlhe di apare tshiamo. Wena, lere kwano dipampiri
tseo. Ke tla ya fa go Sematshe fale gore a mpuisetse. Wena o tlie go
itlhamele dipuo tsa maaka, ga ke go rutiwe, ke go itse sentle.
Tlhaloganyo ya ga Monosi e ne ya direla ka pele. Teng foo, o ne a setse
a logile leano la gore o tlaa ya ka bokhukhunshwane kwa ga Sematshe,
gore a mo kope go pota ka fa letlhakoreng la gagwe. O ne a ya go kopa
gore fa a sena go buisa dipampiri a tsenye mafoko a kgothatso. O ne a di
mo naya ka kgopolonyana le tsholofelonyana ya gore mafoko a sa ntse a
ya go sekasekwa. E rile go di re tlha! A di gagola a di latlhela mo
molelong. Mosadi wa batho o ne a keleketa keledi ya kutlobotlhoko,
mme a itidimalela.

(10)

1.2.4 "Ngwana yo o sa utlweng molao wa batsadi o tlaa utlwa wa manong."

O inyalanya le seane se, tlhalosa botshelo jwa ga Moipolai go simolola fa a
kopana le Makgaola.

(20)

60 maduo

KAROLO B**DIKWALO TSA TIRISANO****POTSO 2****LEKWALO LA BOTSALENO**

Araba e le NNGWE FELA ya dipotso tse di latelang, e leng 2.1 kgotsa 2.2. Karabo ya gago e felele fela mo tsebeng e le nngwe, ke gore e nne bolele jwa mafoko a le 150–200 fela.

- 2.1 Sekolo sa lona se ne se rulaganyeditse barutwana ba mophato wa lesome le bobedi dithutotlaleletso tsa dikgakololo. Jaaka o ne o le yo mongwe wa baithuti bao, kwalela mogokgo wa gago, o mo tlhalosetse gore o ka se kgone go tsenela dithuto tse ka gonno o tshwanetse go ya go dira karo kwa bookelong ka nako eo. (30)

KGOTSA

- 2.2 Ke wena yo mogolo ka fa lelapeng e bile o tlhokometse bonnakaago ka bagolo ba dira kwa Gauteng, mme ba tla gae mafelo a kgwedi. Yo mongwe wa bonnakaago o lala a sasanka masigo a sa robale gae. Kwalela malome wa gago lekwalo, o mo kope go tla go mo kgalemela. (30)

POTSO 3**DIKWALO TSE DIKHUTSHWANE LE TSE DILEELE**

O moeteledipele wa mokgatlho wa baithuti mo sekolong sa lona, se se itemogelang palo e kwa godimo ya boimana le tiriso ya diritibatsi. Lo dirile konsarata e maikaelelo a yona e leng go lemosa barutwana ka ga ditlamorago tsa boimana le kotsi ya tiriso ya diritibatsi. Kwala potsotherisano magareng ga gago le mmegadikgang wa lokwalodikgang la selegae.

(Bolele jwa sekwalwa sa gago se akaretsa kagego e ka nna ya matseno, mmele le bokhutlo bo nne mafoko a a magareng ga 120–150.) (10)

40 maduo
Maduo otlhe: 100